



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

MOPHATO 12

SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA (FAL)

PAMPIRI YA BORARO (P3)

NGWANAITSEELE 2013

MADUO: 100

NAKO: 2½ diura

Pampiri e, e na le ditsebe di le 6.

DITAELO

1. Pampiri e, e arogantswe ka DIKAROLO di le THARO e leng A, B le C.

KAROLO YA A: Tlhamo (50)
KAROLO YA B: Ditlhangwa tse dileele tsa tirisano gammogo
le ditlhangwa tse di dirisang mekgwa e e
farologaneng ya tlhaeletsano. (30)
KAROLO YA C: Ditlhangwa tse dikhutshwane tsa tirisano. (20)
2. Araba potso e le NNGWE go tswa mo karolong nngwe le nngwe.
3. Kwala ka puo e o tlhatlhobiwang ka yona.
4. Simolola karolo NNGWE le NNGWE mo tsebeng e NTŠHWA.
5. Kwala letlhomeso (sekao, mmapa wa dikakanyo/sethalo, jalo le jalo), siamisa diphoso le go buisa tiro ya gago gape. Letlhomeso le kwalwe PELE o simolola go kwala tlhamo.
6. Tirokwalo ya ipaakanyo yotlhe e tshwanetse go tlhagelela sentle. Thala mola o o sekaganyang go supa fa tirokwalo e le ya ipaakanyetso.
7. Tiriso ya nako e e tshitshinngwang ke metsotso e le 80 mo KAROLONG YA A, 40 mo KAROLONG YA B le 30 mo KAROLONG YA C.
8. Dinomoro tsa dikarabo di tlhagelele jaaka di ntse mo pampiring ya dipotso.
9. Naya karabo NNGWE le NNGWE setlhogo se se maleba.

ELA TLHOKO: Setlhogo ga se a tshwanela go akarediwa mo palong ya mafoko a a tlhokegang.
10. Kwala sentle ka mokwalo o o buisegang.

KAROLO YA A: TLHAMO**POTSO 1**

Kwala tlhamo ya boleele jwa mafoko a a ka nnang 250–300 ka NNGWE fela ya ditlhogo kgotsa ditshwantsho tse di neilweng. Fa o dirisa setshwantsho go kwala tlhamo, se neele setlhogo. O se ke wa lebala go thala letlhomeso/lenaneopaakanyo pele o kwala.

- 1.1 Thuto ya go dira ka diatla ke boswa jo bo sa feleng. **[50]**
- 1.2 Fa nka nna mokhomišinare wa maphodisa, ke tla ba ruta go tshela le batho. **[50]**
- 1.3 Ditsala di ka nna kotsi mo matshelong a rona. Dumela kgotsa ganela. **[50]**
- 1.4 Setshwantsho (Filimi) se se nkgapileng maikutlo. **[50]**
- 1.5 Botlhokwa jwa gore batsadi ba thaloganye tiriso ya thekenoloji e e dirisiwang gompieno. **[50]**
- 1.6 Dikgwetlho ('challenges') tse bašwa ba lebaganeng le tsona gompieno. **[50]**
- 1.7 Lebelela setshwantsho se se latelang mme o kwale tlhamo e e tla tsamaelanang le sona.



[<http://www.sxc.hu/photo/1255121>]

[50]

- 1.8 Lebelela setshwantsho se se latelang mme morago o ntshe maikutlo a gago ka ga sona.



[\[http://picture-book.com/taxonomy/term/2228\]](http://picture-book.com/taxonomy/term/2228)

[50]

PALOGOTLHE YA KAROLO YA A: 50

KAROLO YA B: DITLHANGWA TSE DILEELE TSA TIRISANO**POTSO 2**

Araba potso e le NNGWE fela mo karolong e. Karabo e nne boleele jwa mafoko a a ka nnang 120–150.

2.1 LEKWALO LA BOTSALANO

Tsala ya gago e go laleditse go tlhaeletsana le yona mo lenaneong la 'Go diragalang' (*WHATSAPP*). Mo kwalele lekwalo o mo itsise ka maikutlo a gago tebang le kopo ya gagwe.

[30]**2.2 MEMORANTAMO**

Go na le baithuti bao ba iphetotseng diganka tse di bogisang ('bullying') e bile ba dira gore bangwe ba baithuti ba tshabe go tla sekolong. Kwalela lekgotla tsamaiso la sekolo memorantamo mabapi le tiragalo e.

[30]**2.3 PUO**

Motse wa lona o aparetswe ke botlhokotsebe ('crime'), jaaka leloko la mokgatlho wa bašwa, kwala puo e o tlileng go neelana ka yona mabapi le go fedisa bothata jo.

[30]**2.4 ATHIKELE**

Kwalela lokwalodikgang lwa Letsatsi athikele e mo go yona o lebogang bagwebi le borradithekesi ka matsapa a ba a tsereng go thusa mo moletlong o le neng lo o tshwere go kokoanya letlole la kereke.

[30]**PALOGOTLHE YA KAROLO YA B: 30**

KAROLO YA C: DITLHANGWA TSE DIKHUTSHWANE TSA TIRISANO**POTSO 3**

Araba potso e le NNGWE fela mo karolong e. Karabo e nne boleele jwa mafoko a a ka nnang 80–100.

3.1 PAPATSO

Thala papetlana ya papatso e mo go yona o itsiseng baagi ba motse ka tsamaiso ya kgwebo ya Inthanete e o e butseng.

[20]**3.2 GO KAELE TSELA ('DIRECTION')**

O laleditse baithuti ba phaposi ya lona go tla go keteka le wena moletlo wa matsalo fa o tla bo o tshwara dingwaga di le somamabedinngwe. Ba kaele tsela ya go tloga kwa sekolong go fitlha kwa gaeno.

[20]**3.3 BUKATSATSI**

Sekaseka setshwantsho se se latelang mme morago o kwale bukatsatsi ya malatsi a le matlhano.



[Sesotho sa nnete: MR Phuroe le ba bangwe]

[20]

PALOGOTLHE YA KAROLO YA C:
PALOGOTLHE:

20
100